



DIPOTSO LE DIKARABO TSA TSONA KA GA SEFALANATSHEDIMOSSETSO SA IKWADISETSE YA GO TLHABA MOENTO SA ILEKETERONIKI (EVDS)

- 1. Nka tsaya dikgato dife fa e le gore ke na le sebaka ke ikwadisitse mo go EVDS mme ke ise ke romelwe molaetsa wa gore ke tle go entiwa ka letsatsi lefe?**

Fa e le gore o kile wa ikwadisa, o seke wa fela pelo, le wena o tla bidiwa. Re na le dintlha tsa gago mo sefalaneng sa rona mme e tla re fa lenaneo la ba ba ikwadisitseng go enta le sena go rulaganngwa sentle, ra ikgolaganya le wena ka SMS. Re kopa gore o nne le pelotelele; ga go motho yo re tla mo tlohang fa go tla mo letsholong leno la naga la go tlhabela moento.

- 2. Ke tshwanetse go leta sebaka se se kanakang pele ke romelwa molaetsa wa gore ke tle go entiwa ka letsatsi lefe?**

Ga go na nako e e beilweng gore o tla romelwa SMS neng, seno se laolwa ke palo ya mafelo a a leng teng a go entelwang kwa go ona mo motseng. Fa go ntse go tswelletswe beke le beke go bula mafelo a mangwe a go tla entelwang kwa go ona, palo ya batho ba ba romelwang melaetsa ya gore ba tle go entiwa ka letsatsi lefe le yona e tla tlhatloga mme le wena mo nakong e e sa fediseng pelo re tla feletsa re go rometse molaetsa oo.

- 3. Ke dira eng fa e le gore ke ikwadisitse mo go EVDS mme ke sa romelwa le fa e le molaetsanyana wa tsiboso?**

Gang fa o sena go konosetsa thulaganyo ya ikwadiso mo go EVDS o tla romelwa SMS e e totobatsang gore o ikwadisitse mme o letetse fela go rebolelwa letlha la go tla go tlhaba moento. Fa e le gore ga o a romelwa SMS eno, boela mo webesaeteng ya vaccine.enrol.health.gov.za mme o tsenye nomoro ya gago ya lekwaloitshupo o netefatse gore dintlha tsotlhe tsa gago di siame mme morago o netefatse gore o romela kopo ya gago.

- 4. Ke dira jang fa e le gore ke ikwadisitse pele ga batho ba bangwe mme le jaanong ke santse ke beile seatla mo phatlheng mme bona ba setse ba amogetse melaetsa eno?**

Thulaganyo ya EVDS e a tshwana gotlhe go sa kgathalesege gore ke mo lekaleng la puso kgotsa la poraefete. Seno se laolwa ke palo ya mafelo a a leng teng a go entelwang kwa go ona mo motseng. Go naya motlhala, fa e le gore lefelo le o nnang mo go lona le na le mafelo a le mantsinyana a go tlhabela moento, o tla romelwa SMS ka bonako go gaisa motho yo a nnang mo lefelong leo mo go lona go nang le mafelo a le mmalwa a go tlhabelwang mo go ona moento. Seno se laolwa gape le ke nako e o e tlhophileng fa o ikwadisa gore o ka kgona go tla go enta mo mosong kgotsa mo maitseboeng kgotsa mo bokhutlong jwa beke. Badiri ba rona ba Lephata la Tlhokomelo ya Boitekanelo ba tswetse go tlhabela moento mme ke bona ba re ba reboelang ka bonako melaetsa ya gore ba tle go entiwa ka letsatsi lefe e le maitlhommo a go netefatsa gore ba kgona go tshegetsa letsholo la rona la go lwantshana le COVID-19.

5. Ke ikwadiseditse go enta mo sekemeng sa medical aid; a go na le tlhokagalo ya gore ke ikwadise gape le mo go EVDS?

Dikema dingwe tsa medical aid di tla go kopa gore o ikwadise mo sefalaneng sa bona gore ba tle ba kgone go go romela tshedimosetso mabapi le merero ya go enta. Le fa go le jalo, o santse o tlhoka gore o ikwadise mo sefalaneng sa EVDS. Eno ke tsela e le nosi fela ya gore o romelwe molaetsa wa gore o tle go entiwa ka letsatsi lefe, go sa kgathalesege gore o tla enta kwa maakelong a puso kgotsa a poraefete kgotsa o na le medical aid.

6. Ke na le medical aid; a ke santse ke tlhoka go latela thulaganyo e e latelwang ke makala a puso?

Medical aid wa gago o tshwanetse go latela melawana e e beilweng ya letsholo la go tlhaba moento jaaka e beilwe ke Lefapha la Boitekanelo. Di-medical aid di letleletswe go ka enta batho ba ba nang le dingwaga tse di rileng jaaka Lefapha la Boitekanelo le setse le tsibositse. Sefalana sa EVDS se tla go botsolotsa gore a o na le medical aid. Fa e le gore o na le ona, o tla tshwanela gore o tsenye leina la sekema sa medical aid o o o dirisang mmogo le nomoro ya medical aid wa gago. Sefalana seno se tla rulaganyetsa bao ba nang le di-medical aid gore ba ye go entela kwa maakelong a poraefete (fa e le gore a teng gaufi le mo batho ba no ba nnang gone kgotsa gaufi le mo ba direlang gone) mme fa go retela ba tla rulaganyetswa go entela kwa maakelong a puso.

7. Ke dira jang fa e le gore ke fudugile mo ke neng ke nna gone mme dintlha tse ke di kwadisitseng tsa bodulo mo sefalaneng sa EVDS e santse e le tsa kwa ke neng ke nna gone?

Tsena mo sefalaneng sa EVDS mme o tsenye tshedimosetso ya gago mo dinakong. Seno se ka se dire gore dintlha tsa gago di tlhakatlhakane ka ntlha ya fa o tla bo o dirisa nomoro ya gago ya lekwaloitshupo. Sefalana seno se tla golaganya diphetogo tsolhe mo dintlheng tsa gago le nomoro ya gago ya lekwaloitshupo. EVDS e rulagannngwe gore e kgone go kgone le go amogela

diphetogo mo dintlheng tsa motho yo mongwe le yo mongwe.

8. A nka kgona go ya go enta kwa lefelong la go enta leo ke sa rulaganyetswang gore ke tle go enta kwa go lona?

Re rotloetsa botlhe ba ba reboletsweng melaetsa ya gore ba tle go enta leng go ya kwa mafelong ao ba rulaganyeditsweng go entela kwa go ona. Ka go dira jalo o na le bonnete jwa gore teng o tlike go entiwa ka ntlha ya gore koo le moento wa gago o go letile.

Le fa re kopane le matsapa a gore batho ba italetse mo bekeng ya ntlha ya fa re ne re simolola go enta baagi, lefapha le lopile gore mokgwa ono o KGAOTSWE. Meento ya rona e lekanyeditse palo ya bao ba tshwanetseng go tla go enta. Re lekanyetsa palo ya batho ba ba tshwanetseng go tla go enta le meento e re e ntshang mo letsatsing gore e se tlhaele.

Go ya go enta ko lefelong le o rulaganyeditsweng go tla go enta kwa go lona gape go dira gore re tile tlhakatlhakano. Seno se dira gore matšhwititšhwiti a batho a se "kgobokane ka bontsi" mo lefelong le le leng, e leng se se ka tlholang ditshwaetsano tsa batho ka bontsi mo lefelong leo.

9. Sefalana sa EVDS se tsaya jang tshwetso ya gore se go romela ko lefelong le fe le o tla entelwang kwa go lona?

Ka aterese e o e kwadisitseng ya kwa o nnang kgotsa ya kwa tirong ya gago, sefala seno se tla go romela molaetsa wa gore o tla entela kwa lefelong lefe mme lefelo leno le tla bo le se kgakala le e nngwe ya diaterese tseno. Kwa metseseteropong mafelo ano a ka se nne bokgakala jwa dikhilomitara di le 10 le kwa o nnang kgotsa kwa o dirang fa kwa metseselegae teng mafelo ano a ka se nne bokgakala jwa dikhilomitara di le 30 le kwa o nnang kgotsa kwa o dirang. Nako e o itlhophelang go enta ka yona e ka tswa e le mo mosong kgotsa maitseboa mo gare ga beke kgotsa mo bokhutlhong jwa beke le yona e tla nna le seabe.

10. Go tla diragala eng fa nka italetsa mo lefelong le go entelwang kwa go lona?

Re ikuela mo baaging gore BA SEKE ba italetsa. Fa motho a italeditse seno ga se reye gore o tla sianelwa gore a entiwe. Mafelo a go entelwang kwa go ona a tla thusa mogodi yo a nang le dingwaga di le 60 le go feta go ikwadisa mo sefalaneng sa EVDS. Go ikwadisa mo webesaeteng o le kwa gae mme o lete go rebolelwa letlha le lefelo le o tla entelang kwa go lona ke kgato e e siameng fa e le gore o batla go entiwa.

11. Go tla diragala eng fa nka retelwa ke go ya go enta ka letsatsi le ke le reboletsweng?

Fa o ka retelwa ke go iponagatsa ka letsatsi leo, sefalana seno se tla go

romela SMS e nngwe e e nang le letlha le lentšhwa la gore o tle go enta ka lona. O tla neelwa ditšhono di le tharo - molaetsa wa ntlha o o ka ga letlha le lefelo le o tshwanetseng go tla go enta ka lona mmogo le melaetsa e mengwe gape e MEBEDI ya mothale oo. Fa le teng o ka retelelwa ke go iponagatsa makgetlho ano otlhe, o tla tshwanelwa ke go letsetsa Mogala wa Tirelo ya ka Bonako wa COVID-19 mo go 0800 029 999 mme o ba kope go go kwadisa sešwa. Rekoto ya gago e tla nna e ntse e le mo teng ga sefalana seno, go tlhokagala fela gore o ikgolaganye le ba taolo ya sefalana seno gore ba itse gore ba ka santse ba e dirisa gonne ntle le go dira jalo ba ka e dirisa mme ba fitlhela e le gore mong wa yona o tsere matsatsi kwa tirong, o fudugile, o bobola mo a palelwang ke go tsoga mo phateng kgotsa o thutse botala ka tlhogo.

12. Nka ikwadisa jang fa e le gore ga ke na lekwaloitshupo?

Lefapha la Boitekanelo le santse le samagane le go dira sefalana seo se tla kgontshang batho ba ba senang makwaloitshupo go ikwadisetsa go enta. Dintlha ka botlalo mabapi le sefalana seno di tla tle di itsisiwe mo tsamaong ya nako. Maitlhomomagolo a kgato eno ke go thusa batswantle botlhe mmogo le baagi ba ba senang makwalo a boitshupo gore le bona ba tle ba entiwe.

13. Ke ikwadisa jang fa e le gore ga ke na didirisiwa tsa inthanete?

Bao ba senang didirisiwa tsa inthanete kgotsa mogala wa thekenoloji ya segompieno ba ka ikwadisa ka go romela nomoro ya bona ya lekwaloitshupo ka SMS ka go tobetsa *134*832*o tsenye nomoro ya lekwaloitshupo morago o tobetse#, fa e le gore ga ba na nomoro ya lekwaloitshupo ba tlhoka fela go tobetsa *134*832#. Jaanong baagi ba ka kgona go ikwadisa le ka Whatsapp ka go romela molaetsa "REGISTER" mo go 0600 123 456. Ditirelo tseno ke mahala ka jalo ga o tlhoke *data* kgotsa *airtime* go ikwadisa ka SMS kgotsa ka WhatsApp.

Fa e le gore ga o na didirisiwa tseno tsotlhe, o ka ya kwa mafelong a kabelo ya ditiro tsa 'itekanelo mme wa kopa badiredi ba mafelo ao go go tswa thuso. Go na gape le baeteledipele ba le bantsi mo metseng ba ba ithaopileng go thusana le batho ba ba ratang go ka ikwadisa (bano ke baeteledipele mo mererong ya sedumedi, ya dipolotiki, ya setso le ya kgwebo.). O ka kopa gape le baagisani kgotsa bašwa ba ba itseng ka thekenoloji eno go go thusa go ikwadisa.

14. A batho ba ba nang le dingwaga tse di ka fa tlase ga di le 60 ba letleletswe go ka ikwadisa mo go EVDS?

Sefalana sa EVDS se tla keleka dingwaga tsa gago fa o sena go tsenya nomoro ya gago ya lekwaloitshupo mme se tla go itsise gore motho wa dingwaga tse o leng mo go tsona ga a ise a letlelelwe go ka ente ga jaanong. Letsholo la go enta le dirisa dingwaga, e seng malwetse a a iphitlhilen, go tsaya tshwetso ya gore motho o tshwanetse go tla go enta leng. Tona ya Boitekanelo o tla itsise gore batho ba dingwaga di fe ba ka simolola go ikwadisetsa go tlhaba moento

leng.

Dipatiliso di ribolotse gore batho ba dingwaga tse di rileng ba na le kgonagalo e e kwa godimo ya gore ba ka iphitlhela ba amogetswe kwa bookelong kgotsa a tlhokafetse ka ntlha ya *COVID-19* go gaisa bao ba nang le malwetse a a iphitlhileng. Se sengwe gape ke gore batho ba bagolo ba le bantsi ke bona ba ba nang le malwetse a a iphitlhileng a le mantsi.

15. Ke tlhoka go dira eng gore ke ikwadise mo go EVDS?

Gore o ikwadise mo sefalaneng sa EVDS o tlhoka nomoro ya gago ya lekwaloitshupo kgotsa ya lekwalo la mosepele kgotsa ya karata ya gago ya medical aid (fa e le gore o na le ona). Kgato ya ntlha e o tshwanetseng go e dira ke go tlatsa foromo ya eleketeroniki e e nang le dintlha tse di latelang tsa gago: Leina le sefane, letlha le o belegweng ka lona, bong jwa gago, aterese ya gago ya imeile, nomoro ya gago ya mogala wa mo seatleng mmogo le aterese ya mo o nnang gone kgotsa ya mo o dirang gone.

O tla romela SMS e e totobatsang gore o ikwadisitse mme ga jaanong o letetse go rebolelwa letlha la gore o tle go enta leng. Fa nako ya gago ya go tla go enta e atumela, sefalana seno se tla go romela SMS e nngwe gape e mo go yona go nang le letsatsi le o tshwanetseng go tla go enta ka lona mmogo le lefelo le o tla entelang kwa go lona. Fa e le gore ga o na mogala wa mo seatleng kgotsa aterese ya imeile, o ka leba kwa bookelong jo bo gaufi mme o fete o kope badiredi ba bookelo joo go go tswa thuso.

16. Tshedimosetso ya me e ke e dirisitseng go ikwadisa mo sefalaneng sa EVDS go tla diragala eng ka yona?

Tshedimosetso ya me e ke e dirisitseng go ikwadisa mo sefalaneng e tla dirisediwa go thusa mo go logeng maano go nne tshedimosetso e e bokelediwang mo sefalaneng seno e thusa puso go abelana ka meento e e lekaneng mo mafelong a go entelang kwa go ona. Ka tshedimosetso e e leng mo sefalaneng seno puso e tla kgona go romela meento e e lekaneng ya letsatsi le le beilweng kwa mafelong a go entelang kwa go ona. Tshedimosetso eno gape e thusa gore go nne bonolo go ikgolaganya le wena fa go tlhokagalang teng. Tshedimosetso yotlhe ya EVDS mo e bolokelwang teng e babalesegile mme e bile gape sefalana seno se tlhomilwe ka go latela melao yotlhe e e beilweng e e amanang le difalanatshedimosetso.